

Coma pacificar un reiaume esquiçat per las guèrras civilas e de religion ?

## JOC

Neishut a Pau, dins lo vescomtat sobiran de Bearn, lo 13 de deceme de 1553, Enric ei lo hilh d'Antòni de Borbon, descendant de Sent-Loís, e de Joana d'Albret, neboda de Francés lèr e reina de Navarra.

Au mièdeu sègle XVIau, la majoritat deus franceses son catolics [aubedishen au Papa, pregan la Verge Maria e los sants] mès de mes en mes de crestians se convertishen au protestantisme [son aperats « huguans », « reformats » o « calvinistas »]. Aquestes ne reconeishen pas mes l'autoritat deu Papa e deus membres deu clergat, ne vòlen pregar que Diu sol. Aqueras diferéncias religiosas son a l'origina d'ua longa tempsada de guèrra civila dins l'Euròpa tota, que va concernir la França austanlèu 1562.

Se Enric ei batiat dins la religion catolica, receb pr'aquò ua education protestanta, la sua mair estant ua calvinista convençuda, çò que ne l'empacha pas de frequentar gaujosament dab los paisans [Enric IV aimava tanben se chafrar « lo molièr de Barbasta »].

En 1561, se'n va pr'aquò viver a la cort de França, au costat deu novèl rei Carles IX, lo son cosin. A la mòrt deu son pair en 1563, deveng governor de Guièna e en 1567 se'n torna viver dins lo Bearn au près de la sua mair. En agost 1572, alavetz que la sua mair ei mòrtà dempuish pauc e qu'ei devengut rei de Navarra, se marida dambe la sòr de Carles IX, Margarida de Valois. S'èra recentament convertit au protestantisme, atau numeroses senhors protestants vengón a París entà celebrar lo maridatge que podèva estar vist coma un rapprochament entre catolics e protestants. Mès quauques jorns après, Carles IX e la sua mair, Catarina de Medici, decidishen d'eliminar totes los capdaus de la Refòrma : lo 24 agost 1572, la tuadèra de la Sent-Bertomiu hè 3000 mòrts a París e qu'ei l'encausa de la represa de las ostilitats pertot en França.

Enric, convertit de fòrça au catolicisme, demòra un temps ostatge a la cort mès arriba a húger en 1576, mentre que Carles IX ei mòrt e que lo son frair Enric III li a succedit. Un autre còp, cambia de religion e decidish de s'installar a Nerac.

En 1584, lo rei de França Enric III, que n'a pas de mainat, vetz lo son darrèr frair morir : Enric de Navarra s'arretròba eretèr deu trône de França. En 1588, Enric III decidish de hèr assassinat Enric de Guise, capdau de la Liga (grop armat catolic) e de se reconciliar dambe Enric de Navarra.

## ISTÒRIA

## LAS FIGURAS BÈRAS E LOS PERSONATGES DE L'ISTÒRIA DE LA GASCONHA

L'artista, protestant, bota l'accent sus las violéncias deus catolics e imagina, a l'arrèplan, la reina-mair Catarina de Medicis, en negre, se passejar dins las carreras e contemplar un pilòt de cadavres. Sauretz l'identificar ?



## EXTRAIT DE L'EDIT DE NANTES

**Preamble :** Nous avons jugé nécessaire de donner maintenant à nos sujets une loi générale [...] pour établir entre eux une bonne et durable paix.

**Article 3 :** Ordonnons que la religion catholique soit rétablie en tous lieux et endroits de notre royaume [...] pour y être paisiblement et librement exercée, sans aucun trouble ni empêchement.

**Article 9 :** Nous permettons à ceux de la religion prétendue réformée [les protestants] de continuer l'exercice de leur religion dans toutes les villes et lieux où ils la pratiquaient en 1597.

**Article 22 :** Ordonnons qu'il ne sera fait ni différence ni distinction entre les religions pour être admis dans les universités, collèges et écoles.

**Article secret :** Sa Majesté [...] accorde aux protestants que toutes les places, villes et châteaux qu'ils tenaient [...] demeureront en leur garde, sous l'autorité de sa Majesté.



## LAS FIGURAS BÈRAS E LOS PERSONATGES DE L'ISTÒRIA DE LA GASCONHA

## ISTÒRIA

## LEXIC

**Edit de Nantes :** texte de lei editcat per Enric IV en 1598 que permet d'arrestar las guèrras de religion en França en tot autorizar catolics e protestants a practicar la sua religion.

**Tuadèra de la Sent-Bertomiu :** massacre deus protestants presents a Paris peus catolics, lo 24 d'agost de 1572.

**Guèrras civilas e de religion :** periode de guèrra civila oposant los catolics e los protestants franceses, de 1562 a 1598.

En agost 1589, Enric III ei assassinat au son torn e Enric de Navarra deveng oficialment lo rei de França mès los catolics (los tres-quats deus franceses), la Liga e l'Espanha n'ac acceptan pas.

La guèrra contunha donc mès Enric IV s'avisa que las armadas ne pilhen pas las glèisas catolics e donc fòrça vilas se renden sens combàter.

Comprendent que la maja part deus Franceses n'acceptaràn pas un rei protestant, Enric IV se convertish entau darrèr còp, lo sheisau : ei en rei catolic qu'ei sacrat a Chartres lo 27 de heurèr de 1594 (Reims ei en las mans deus catolics de la Liga) e qu'entra dins París un mes après.

La guèrra dura enquèra quate ans, dinc a la promulgacion de l'Edit de Nantes qu'establissh peu prumèr còp dins l'Euròpa crestiana, la tolerància religiosa. Las annadas que seguishen son las de la restructuracion deu reiaume mès ei au moment ont ua novèla guèrra s'apresta contra l'Espanha, qu'Enric IV ei assassinat peu Ravalhac lo 14 de mai de 1610.

## FRISA CRONOLOGICA

13 de deceme de 1553	1562 - 1598	1572 - 1610	24 d'agost de 1572	1589 - 1610	27 de heurèr de 1594	1598
neishenca d'Enric de Navarra	guèrras civilas e de religion en França	rei de Navarra	tuadèra de la Sent-Bertomiu	rei de França	sacre d'Enric IV a Chartres	assassinat d'Enric a París

## QUESTIONS

Segon lo preambule, quin ei l'objectiu de l'Edit de Nantes ?

Quinas son las dues religions que pòden estar praticadas en França a partir d'aqueth edit ?

Aqueras dues religions son vertaderament a egalitat ?

Perqué, au vòste punt de vista, lo darrèr article ei prumèr demorat secret ?



Estatua d'Enric IV realizada per l'escultor Nicolas Bertrand Raggi en 1819 e installada a Nerac en 1823. Enric, alavetz rei de Navarra, sejornèc a Nerac dambe la sua prumèra esposa, Margarida de Navarra, a la fin de la annadas 1570. Enric renha sus ua cort brillanta qu'arcuelh catolics coma protestants atau coma fòrça letrats (Montaigne, Du Bartas). Ei au sègle XIXau, quan aquera estatua ei esculptada, que se bota en plaça la legenda d'un rei fòrça popular, aimat de totes.